

Origine inconnue

PER AU VIR LA CHANÇON CLICATZ : [AQUI](#)

(POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI) ↑

VIDEO DINS:

[DAILYMOTION](#)

[YOUTUBE](#)

[CHANSON LIMOUSINE](#)

1 - Quand te 'nava veire,
Te prometia tot, ma Lisette,
Quand te 'nava veire,
Te prometia tot !
Aura que te tene,
T'auras dau baton ma Lisette.
Aura que te tene,
T'auras dau baton



Dos còp

2 – En lau a la gane ,
Tots canards li van ma lisette,
En lau a la gane ,
Tots canards li van!
Mas ta cana blancha,
Te la traperam, ma lisette,
Mas ta cana blancha,
Te la traperam !



Dos còp

3 – Tot le long de l'aiga,
N'i a daus peschadors, ma Lisette,
Tot le long de l'aiga,
N'i a daus pechadors !
Pren-li bien garda,
Te jugaran lu torn,ma Lisette,
Pren-li bien garda,
Te jugaran lu torn !



Dos còp

4 - Tot le monde en parla,
De te mai de me, ma Lisette
Tot le monde en parla,
De te mai de me !
Laisa-los faire,
Vaque coma me, ma Lisette,
Laisa-los faire,
Vaque coma me !



Dos còp

1 - Quand je t'allais voir,
Je te promettais tout, ma lisette
Quand je t'allais voir,
Je te promettais tout,
Maintenant que je te tiens,
Tu auras du bâton, ma Lisette,
Maintenant que je te tiens,
Tu auras du bâton.

2 – Là-bas, au gué,
Tes canards y vont, ma Lisette
Là-bas, au gué,
Tes canards y vont,
Même ta cane blanche,
Mous te l'attraperons, ma lisette,
Même ta cane blanche,
Mous te l'attraperons.

3 - Tout au long de l'eau,
Il y a des pêcheurs, ma lisette,
Tout au long de l'eau,
Il y a des pêcheurs,
Prends-y bien garde,
Ils te jouerons le tour, ma Lisette,
Prends-y bien garde,
Ils te jouerons le tour.

4 - Tout le monde en parle,
De toi et de moi, ma Lisette,
Tout le monde en parle,
De toi et de moi,
Laisse-les faire,
Viens avec moi, ma lisette,
Laisse-les faire,
Viens avec moi.

5 – Passant per Sent German,
 I ai 'gut dau malurs , ma Lisette,
 Passant per Sent German,
 I ai 'gut dau malurs !
 Ai perdut mon asne,
 Ma femna dessus, ma lisette,
 Ai perdut mon asne,
 Ma femna dessus !

Dos còp

6 - Passant per Meuzac,
 l'ai 'gut dau bonur, ma Lisette,
 Passant per Meuzac,
 lai 'gut dau bonur !
 Ai trobat mon asne,
 Ma femna dessus, ma lisette,
 Ai trobat mon asne,
 Ma femna dessus !

Dos còp

5 – Passant par Saint Germain,
 J'ai eu du malheur, ma Lisette,
 Passant par Saint Germain,
 J'ai eu du malheur,
 J'ai perdu mon âne
 Ma femme dessus, ma Lisette,
 J'ai perdu mon âne
 Ma femme dessus.

6 - Passant par Meuzac,
 J'ai eu du bonheur, ma Lisette,
 Passant par Meuzac,
 J'ai eu du bonheur,
 J'ai trouvé mon âne,
 Ma femme dessus, ma Lisette,
 J'ai trouvé mon âne,
 Ma femme dessus.

Quand te 'nava vei - re , Te pro-me - tia tot, ma Li-se - ta.

Quand te 'na - va vei - re , Te pro-me - tia tot — .

Au - ra que te te - ne , T'au - ras deu bas-ton, ma Li-se - ta.

Au — ra que te te - ne , T'au - ras deu bas - ton .

Chantada per Los chantadors de Las Sallas

Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser, interpréter à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs.

Conception réalisation Jean Delage

© 2013 Jean Delage